



Japan i Južna Koreja

5. oktobar 2024. - 16. oktobar 2024.
12 dana - 9 noći

“ Pripremite se za nevjerovatno putovanje kroz Japan i Južnu Koreju uz [Jungle Tribe!](#)

Tokio, japanska prijestolnica koja očarava mješavinom tradicije i futurizma. Očekuju vas svjetlosni tuneli, šareni neboderi, tradicionalne čajdžinice i jedinstvena Harajuku moda. Ne zaboravite probati vrhunski sushi i zaroniti u manga i anime kulturu. Također, obići ćemo grad Nara, nekadašnju prijestolnicu s divljim životinjama koje slobodno šeću ulicama.

Seoul, pulsirajući metropolitanski centar bogate kulturne baštine. Posjetit ćemo Gyeongbokgung palatu, Namsan Seoul Tower i Bukchon Hanok Village. Ne propustite demilitarizovanu zonu koja simbolizira podijeljenost i nadu za pomirenje.

Pridružite nam se na ovoj nezaboravnoj avanturi i otkrijte ljepotu [Japana i Južne Koreje!](#)

Za polaske na jesen važe Opšti uslovi agencije Jungle Travel DOO.

”



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007

MB:

Broj licence:

Tekući račun:

Telefon: 033 552-552

E-mail: kontakt@jungletribe.ba

Sajt: www.jungletribe.ba

Plan i program

Dan 1: Okupljanje grupe i polazak

Okupljanje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu dva i po sata prije leta. Idemo na istok u susret Suncu. Let iz Beograda za Dohu u 13.20h (QR 232). Dolazak u Dohu u 19.15h.

Prevoz

Avionska karta sa svim taksama na relaciji Beograd – Osaka, u ekonomskoj klasi sa presedanjem

Mesto

Beograd, Doha

Dan 2: Dolazak u Osaku i smještaj u hotel

Konekcija na let za Osaku. Let iz Dohe u 01.20h (QR 802). Dolazak u Osaku u 16.30h po lokalnom vremenu. Lokalni transfer do smještaja. Slobodno vrijeme za individualne aktivnosti.

Prevoz

Transfer od aerodroma do smještaja

Smeštaj

Hotel 3* Osaka (1 noć)

Mesto

Doha, Osaka

Dan 3: Fakultativni izlet - Obilazak Nare i Fushimi Inari

Transfer vozom od Osake do Kyoto-a, gdje prvo posjećujemo Fushimi Inari, najvažnije od nekoliko hiljada svetilišta posvećenih Inariju, šintoističkom Bogu riže. Nakon toga, nastavljamo vozom ka nekadašnjoj prestonici Japana, Nari, koja je poznata i po tome što je budizam prvi put počeo da se propovijeda u njoj i odatle se proširio po cijeloj zemlji. Šetnjom kroz Park jelena, stižemo do hrama Todaidi iz 8. vijeka, građenog u cilju zaštite zemlje i prosperiteta nacije (hram se još uvijek sastoji od nekih tridesetak paviljona iz različitih perioda i stilova). Povratak vozom u Osaku, a zatim metroom do smještaja u Osaki. Nakon povratka u Osaku, postoji mogućnost organizovanja odlaska u Dotonbori u večernjim časovima, dio grada poznat kao centar mode i zabave, ali i po restoranima sa lokalnom kuhinjom, gdje možete probati ukusne specijalitete takojaki i okonomijaki.

Smeštaj

Hotel 3* Osaka (1 noć)

Mesto

Osaka

Fakultativni izleti

PAKET (Nara, Kjoto, Hirošima, Osaka zamak, Tokio 1 i 2)

Dan 4: Fakultativni izlet - Obilazak Kjota (Kyoto)

Fakultativni izlet - Celodnevni obilazak Kjota (Kyoto) - izuzetnog grada koji zajedno sa 17 velikih hramova predstavlja deo svjetske kulturne baštine. Transfer vozom od Osake do Kjota. Obilazimo hram Kinkakuji ili Zlatni paviljon, najpoznatiji hram u Kjotu. Gornja dva sprata hrama su cela prekrivena zlatnim listićima i posjeduje baštu koja je klasični primjer baštenske kulture iz 14. veka. Nakon toga, odlazimo na najfotogeničnije mjesto u Kjotu – Arashiyamu, čuvenu šumu bambusa gdje ćemo napraviti najzabavnije slike. Autobusom nastavljamo dalje ka centru grada. Svrtaćemo i na Nishiki market, a za kraj dana odlazimo do Higašijame, nezaobilazne lokacije u Kjotu i njegovog najočuvanijeg distrikta. Prizori uskih uličica, trgovačkih radnji i drvenih građevina probudit će u nama duh japanske stare prestonice. Povratak vozom u Osaku, a zatim metroom do smještaja u Osaki.

Smeštaj

Hotel 3* Osaka (1 noć)

Mesto

Osaka

Dan 5: Fakultativni izlet - Cjelodnevni obilazak Hirošime (Hiroshima)

Transfer vozom od Osake do Hirošime (Hiroshima). Obilazak parka i Memorijalnog muzeja mira, u spomen na 6. august 1945. godine i pogibiju više od 100.000 ljudi stradalih u eksploziji atomske bombe. Odlazak do Mijadime (Miyajima) i posjeta crvenim Torii vratima u vodi na ovom ostrvu. Uživanje u svježim ostrigama i drugim morskim plodovima. Povratak vozom u Osaku, a zatim metroom do smještaja u Osaki.

Smeštaj

Hotel 3* Osaka (1 noć)

Mesto

Osaka



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007

MB:

Broj licence:

Tekući račun:

Telefon: 033 552-552

E-mail: kontakt@jungletribe.ba

Sajt: www.jungletribe.ba

Dan 6: Fakultativni izlet - Obilazak Osaka zamka

Napuštanje smještaja i fakultativni izlet – Osaka dvorac. Prije polaska za Tokio (Tokyo), odlazimo u obilazak Osaka dvorca, simbola grada, izgrađenog u 16. veku, u kojem se danas nalaze nekoliko muzeja. Šogun Tojotomi Hidejoši, ujedinitelj zemlje, izgradio je ovaj veličanstveni dvorac. Sa vrha dvorca pruža se nevjerovatno pogled na grad, a unutar dvorca se nalaze nekoliko muzeja. Ko želi, može iskoristiti priliku da se slika u tradicionalnoj samurajskoj odjeći. Nakon obilaska dvorca, krećemo prema Tokiju gdje ćemo biti smješteni narednih nekoliko dana do povratka. Transfer vlakom od Osake do Tokija. Smještaj u hotel i slobodno vrijeme.

Prevoz

Transfer od Osake do Tokija

Smeštaj

Hotel 3* Tokio (1 noć)

Mesto

Osaka, Tokyo

Dan 7: Fakultativni izlet - Obilazak Tokija 1

Fakultativni izlet - obilazak Tokija 1 - prestonice „Zemlje izlazećeg sunca“. Prva stanica metroom nam je Asakusa district koji odiše pravom japanskom tradicijom. Posjetićemo najpoznatiji hram Sensoji i prošetati kroz Nakamise ulicu, poznatu po autentičnim prodavnicama suvenira i načičkanim tezgama gdje ćemo probati različite tradicionalne japanske slatkiše. Nakon toga, odlazimo do Ueno parka. Uživamo u šetnji stazom okruženoj s više od hiljadu veličanstvenih stabala trešnje gdje ćemo proći i imati priliku da se slikamo pored statue Posljednjeg samuraja. Nakon predaha, odlazimo do Carske palate, koja nije otvorena za posjetioce, ali se nalazi u veoma lijepom ambijentu japanskog parka u samom centru grada. Obilazimo Tokyo Metropolitan Government (TMG), treću najvišu zgradu u Tokiju gdje ćemo uživati u panorami ovog nevjerovatnog grada. U popodnevni satima odlazimo u Shinjuku district, poznat kao oblast koja „ne spava“. Također, Shinjuku stanica predstavlja najprometniju željezničku stanicu na svijetu koja dnevno preveze više od dva miliona putnika. Obiluje visokim neboderima, širokim trgovačkim ulicama i bezbroj kafića, barova i restorana. Svratit ćemo u Kabukicho, oblast koja predstavlja pravi labirint hotela i mjesta za noćno uživanje. Povratak u smještaj u kasnim večernjim satima.

Smeštaj

Hotel 3* Tokio (1 noć)

Mesto

Tokyo

Dan 8: Fakultativni izlet - Obilazak Tokija 2

Fakultativni izlet - Obilazak Tokija 2. Obilazak Tokija nastavljamo posjetom Tsukidzi distriktu, japanskom "gradu hrane" gdje ćemo se susresti sa svim vrstama tradicionalne japanske hrane. Uživamo u okusu originalnog japanskog sušija i ostalih specijaliteta od svježe ribe. Nakon ručka put nastavljamo prema Ginzi, najstarijem i najpoznatijem šoping distriktu Tokija. Prolazimo pored Kabuki teatra koji predstavlja tradicionalni japanski oblik pozorišta čiji korijeni sežu još iz Edo perioda. Odlazimo u Shibuyu, jednu od najživopisnijih i najprometnijih oblasti u Tokiju gdje su začeti mnogobrojni japanski modni trendovi. Uživati ćemo u shoppingu u nekoj od brojnih robnih kuća i tržnih centara. U okviru posjete Shibuyi, posjetićemo i Harajuku, koja predstavlja srce japanske omladinske kulture, te Omotesando, najskuplji kvart u Tokiju. Nakon obilaska, povratak u smještaj.

Smeštaj

Hotel 3* Tokio (1 noć)

Mesto

Tokyo

Dan 9: Lokalni let od Tokija do Seula

Napuštanje smještaja u Tokiju (Tokyo) i transfer metroom do aerodroma. Let iz Tokija do Seula (Seoul). Popodnevni dolazak u Seul, glavni grad i najveći grad Južne Koreje. Transfer s aerodroma do hotela. Smještaj u hotel i slobodno vrijeme.

Prevoz

Transfer vozom od hotela do aerodroma u Tokiju

Lokalni let iz Tokija za Seoul sa 7 kg ručnog i 20 kg čekiranog prtljaga

Transfer lokalnim prevozom od aerodroma do hotela u Seoulu

Smeštaj

Hotel 3* Seoul (1 noć)

Mesto

Tokyo, Seoul



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007
MB:
Broj licence:
Tekući račun:

Telefon: 033 552-552
E-mail: kontakt@jungletribe.ba
Sajt: www.jungletribe.ba

Dan 10: Fakultativni izlet - Obilazak Seula

Obilazak započinjemo panoramskim razgledanjem palate Gyeongbokgung, najveće od svih pet palata u Seulu, nakon čega odlazimo u Bukchon, tradicionalno korejsko selo s dugom i zanimljivom historijom, gdje ćemo uživati u pogledu na tradicionalne drvene kućice. Obilazak nastavljamo posjetom živopisnoj Insadong ulici gdje ćemo imati slobodno vrijeme za kupovinu zanimljivih suvenira. Nakon predaha, odlazimo do zadivljujuće Dongdaemun građevine, neofuturističkog dizajna koja predstavlja glavnu znamenitost urbanog razvoja u Seulu. Posjećujemo i čuveni Olympic park. Obilazak završavamo posjetom najpoznatijoj shopping ulici u Seulu, Myeongdong, koja obiluje mnoštvom trgovinskih radnji i uličnih restorana gdje možete kušati najukusniju korejsku hranu. Povratak u hotel.

Smeštaj

Hotel 3* Seoul (1 noć)

Mesto

Seoul

Fakultativni izleti

Fakultativni izlet - Obilazak Seoula

Dan 11: Napuštanje smještaja u Seulu i fakultativni izlet u DMZ

Napuštanje smještaja u ranim jutarnjim satima i slobodno vrijeme do polaska na aerodrome. Za putnike koji budu zainteresovani, postoji mogućnost organizovanja fakultativnog izleta u DMZ (Demilitarizovanu zonu), koja se nalazi na nekih 45 minuta od Seula i predstavlja granicu između Sjeverne i Južne Koreje. Videćemo Most slobode koji su Južnokorejci koristili kada su se vraćali kući sa sjevera. Treći tunel je stanica koju ne smijemo zaobići tokom ove ture. Izgradila ga je Sjeverna Koreja u cilju invazije na jug i slanja špijuna. Povratak u Seul. Slobodno vrijeme do polaska na aerodrome. U večernjim satima se rastajemo s ovom predivnom destinacijom. Transfer metroom do aerodroma.

Prevoz

Transfer lokalnim autobusom od smještaja do aerodroma u Seulu

Mesto

Seoul

Fakultativni izleti

DMZ – Demilitarizovana zona

Dan 12: Povratak i kraj putovanja

Let iz Seula za Dohu u 01.30h (QR 859). Dolazak u Dohu u 05.55h. Konekcija na let za Beograd. Let iz Dohe u 07.35h (QR 231). Dolazak u Beograd u 12.20h **Kraj putovanja.**

Prevoz

Avionska karta sa svim taksama na relaciji Seul –Beograd, u ekonomskoj klasi sa presedanjem

Mesto

Doha, Beograd

Cene i uslovi

Šta je uključeno

Regularna cena

4.600,00 BAM

JESENJA RASPRODAJA

Važi za sve prijave od 26.08.2024. do 02.09.2024.

3.790,00 BAM

Nije uključeno

- Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uzeti u agenciji)
- Individualne troškove nastale za vrijeme trajanja aranžmana
- Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno historijske spomenike
- Troškovi vađenja vize za Japan
- Doplatu za jednokrevetnu sobu (na upit)

Uslovi plaćanja: Cijene aranžmana objavljene na web stranici izražene su sa uračunatim popustom i vrijede za plaćanje gotovinom u poslovnici ili uplatu na transakcijski račun agencije.

Prilikom prijavljivanja plaća se avans u iznosu od 700 KM, a ostatak sume plaća se u agenciji ili putem banke najkasnije 30 dana pred put.

Nudimo vam mogućnost plaćanja **NA RATE karticama UniCredit banke.** Mogućnost odabira plaćanja od 2 do 24 rate.

Za kartično plaćanje primjenjuju se regularne cijene aranžmana, bez mogućnosti ostvarivanja popusta za gotovinsko plaćanje i vrijedi za sva putovanja ukoliko putnik aranžman plaća u poslovnici karticom - jednokratno ili shopping karticom na rate.

Prijavlivanje: Preporučujemo ranije prijave jer je broj mesta ograničen. Prilikom prijave potrebno je dostaviti skeniranu prvu stranu pasoša, u suprotnom agencija ne snosi odgovornost od štampanja avio karata sa pogrešnim imenom. Prijava je validna jedino uz uplatu avansa. Dokumenta za vize potrebno je dostaviti najkasnije mesec dana pred



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007

MB:

Broj licence:

Tekući račun:

Telefon: 033 552-552

E-mail: kontakt@jungletribe.ba

Sajt: www.jungletribe.ba

put. Ukoliko putnici ne dostave dokumenta za vize u navedenom roku, dužni su da sami obezbude vize za putovanje. Ukoliko putnici sami pribavljaju vize, dužni su da kopiju vize dostave do 15 dana pred put.

Fakultativni izleti

PAKET (Nara, Kjoto, Hirošima, Osaka zamak, Tokio 1 i 2)

Cijena: 359,00 EUR

Paket izleta potrebno je potvrditi i uplatiti najkasnije mjesec dana prije putovanja!

FAKULTATIVNI OBILAZAK NARE I FUSHIMI INARI – Transfer vozom od Osake do Kjota, gdje prvo posjećujemo Fushimi Inari, najvažnije od nekoliko hiljada svetilišta posvećenih Inariju, šintoističkom Bogu riže. Nakon toga, nastavljamo vozom ka nekadašnjoj prijestolnici Japana, Nari, koja je poznata i po tome što je budizam prvi put počeo da se propovijeda u njoj i odatle se proširio po cijeloj zemlji. Šetnjom kroz Park jelena, stižemo do hrama Todaidi iz 8. vijeka, građenog u cilju zaštite zemlje i prosperiteta nacije (hram se još uvijek sastoji od nekih tridesetak paviljona iz različitih perioda i stilova).

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro, ulaznicu za Todajji hram.

FAKULTATIVNI OBILAZAK KJOTA – grada koji zajedno sa 17 velikih hramova predstavlja dio svjetske kulturne baštine. Transfer vozom od Osake do Kjota. Obilazimo hram Kinkakujii ili Zlatni paviljon, najpoznatiji hram u Kjotu. Gornja dva sprata hrama su cijela prekrivena zlatnim listićima i posjeduje baštu koja je klasičan primjer baštenske kulture iz 14. vijeka. Nakon toga, odlazimo na najfotogeničnije mjesto u Kjotu – Arashiyamu, čuvenu šumu bambusa gdje ćemo napraviti najzabavnije slike. Autobusom nastavljamo dalje ka centru grada. Svrtaćemo i na Nishiki market, a za kraj dana odlazimo do Higašijame, nezaobilazne lokacije u Kjotu i njegovog najočuvanijeg distrikta. Prizori uskih uličica, trgovačkih radnji i drvenih građevina probudiće u nama duh japanske stare prestonice.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro, ulaznicu za Zlatni paviljon.

FAKULTATIVNI OBILAZAK HIROŠIME – Transfer vozom od Osake do Hirošime. Obilazak parka i Memorijalnog muzeja mira, u spomen na 6. august 1945. godine i pogibiju više od 100.000 ljudi stradalih u eksploziji atomske bombe. Odlazak do Miđaimi i posjeta crvenim Torii vratima u vodi na ovom ostrvu. Uživanje u svježim ostrigama i drugim morskim plodovima.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro, ulaznicu za Miđaimu, ulaznicu za muzej.

OBILAZAK OSAKA ZAMKA – Odlazimo u obilazak Osaka zamka, simbola grada, građenog u 16. vijeku, u kojem je danas smješteno nekoliko muzeja. Šogun Tojotomi Hidejoši, ujedinitelj zemlje, izgradio je ovaj veličanstveni zamak. Sa vrha zamka pruža se nevjerovatjan pogled na grad, a unutar zamka se nalazi nekoliko muzeja. Ko želi, može iskoristiti priliku da se slika u tradicionalnoj samurajskoj nošnji.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro, ulaznicu za Osaka zamak.

OBILAZAK TOKIJA 1 – Prvi dan obilazimo Asakusa district koji odiše pravom japanskom tradicijom. Posjetićemo najpoznatiji hram Sensoji i prošetati kroz Nakamise ulicu, poznatu po autentičnim prodavnicama suvenira i načičkanim tezgama gdje ćemo probati različite tradicionalne japanske slastice. Nakon toga, odlazimo do Ueno parka. Uživamo u šetnji stazom okruženom sa više od hiljadu veličanstvenih stabala trešnje. Nakon predaha, odlazimo do Carske palate, koja nije otvorena za posjetioci, ali se nalazi u veoma lijepom ambijentu japanskog parka u samom centru grada. Obilazimo Tokyo Metropolitan Government (TMG), treću najvišu zgradu u Tokiju gdje ćemo uživati u panorami ovog nevjerovatnog grada. U popodnevni satima odlazimo u Shinjuku district, poznatu kao oblast koja "ne spava". Takođe, Shinjuku stanica predstavlja najprometniju željezničku stanicu na svijetu koja dnevno preveze više od dva miliona putnika. Obiluje visokim neboderima, širokim trgovačkim ulicama i bezbroj kafića, barova i restorana. Svrtaćemo u Kabukicho, oblast koja predstavlja pravi lavirint hotela i mjesta za noćno uživanje.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro.

OBILAZAK TOKIJA 2 – Drugi dan nastavljamo obilazak Tokija posjetom Tsukidzi distriktu, japanskom "gradu hrane" gdje ćemo se susresti sa svim vrstama tradicionalne japanske hrane. Uživamo u ukusu originalnog japanskog sušija i ostalih specijaliteta od svježe ribe. Poslije ručka put nastavljamo prema Ginzi, najstarijem i najpoznatijem šoping distriktu Tokija. Prolazimo pored Kabuki teatra koji predstavlja tradicionalni japanski oblik pozorišta čiji korijeni sežu još iz Edo perioda. Odlazimo u Shibuyu, jednu od najživopisnijih i najprometnijih oblasti u Tokiju gdje su začet mnogobrojni japanski modni trendovi. Uživamo u shoppingu u nekoj od brojnih robnih kuća i tržnih centara. U okviru posjete Shibui, posjetićemo i Harajuku, koja predstavlja srce japanske omladinske kulture i Omotesando, najskuplji kvart u Tokiju.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, karte za metro.

Fakultativni izlet - Obilazak Seoula

Cijena: 45,00 EUR

Obilazak započinjemo panoramskim razgledanjem palate Gyeongbokgung, najveće od svih pet palata u Seulu, nakon čega odlazimo u Bukchon, tradicionalno korejsko selo sa dugom i zanimljivom historijom, gdje ćemo uživati u pogledu na tradicionalne drvene kućice. Obilazak nastavljamo posjetom živopisnoj Insadong ulici gdje ćemo imati slobodno vrijeme za kupovinu zanimljivih suvenira. Nakon predaha, odlazimo do zadivljujuće Dongdaemun građevine, neofuturističkog dizajna koja predstavlja glavnu znamenitost urbanog razvoja u Seulu. Posjećujemo i čuveni Olympic park. Obilazak završavamo posjetom najpoznatijoj shopping ulici u Seulu, Myeongdong, koja obiluje mnoštvom trgovačkih radnji i uličnih restorana gdje možete okusiti najukusniju korejsku hranu.

Cijena izleta uključuje: usluge predstavnika naše agencije, ulaznicu za palate, karte za metro.

DMZ – Demilitarizovana zona

Cijena: od 85,00 EUR do 95,00 EUR

Obilazimo demilitarizovanu zonu koja predstavlja „ničiju zemlju” između Sjeverne i Južne Koreje koja je oformljena nakon završetka rata. Postoji četiri tunela koji povezuju ove dvije zemlje, a pretpostavlja se da ih ima i više, prema nekim izvorima ima ih preko 20. Na turi ćemo posjetiti treći tunel u Panmunjobu, kao i zgrade vojske Južne Koreje, Ujedinjenih Nacija i Sjedinjenih Američkih država.

Cijena izleta obuhvata: vodiča na engleskom jeziku, ulaznice za navedene lokalitete i organizovan prevoz po odgovarajućem itinereru.



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007
MB:
Broj licence:
Tekući račun:

Telefon: 033 552-552
E-mail: kontakt@jungletribe.ba
Sajt: www.jungletribe.ba

Smeštaj

Hotel 3* ***
Osaka

Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

Hotel 3* u Osaki je hotel sa dvije zvjezdice po lokalnoj kategorizaciji. Hotel raspolaže dvokrevetnim sobama. Sobe su manje kvadrature i uglavnom sadrže manji bračni krevet. Usluga je na bazi noćenja. Primer hotela: Hotel The One Shinimamiya 3* ili sličan.

Hotel 3* ***
Tokio

Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

Hotel 3 u Tokiju je hotel sa dvije zvjezdice po lokalnoj kategorizaciji. Hotel raspolaže dvokrevetnim sobama. Sobe su manje kvadrature i uglavnom sadrže manji bračni krevet. Usluga je na bazi noćenja. Primjer hotela: APA Hotel Asakusabashi 3, Henn na Hotel Asakusa Tokio 3* ili sličan.

Hotel 3* ***
Seoul

Ovo je primer smeštaja koji možete da očekujete. Stvaran smeštaj može biti drugačiji, ali sličan u onome šta pruža.

Hotel 3* u Seoul-u je hotel sa dvije zvjezdice po lokalnoj kategorizaciji. Hotel raspolaže dvokrevetnim sobama. Sobe su manje kvadrature i uglavnom sadrže manji bračni krevet. Usluga je na bazi noćenja.

Prevoz

Avion

Putnički avion (linijski putnički avion ili komercijalni transportni avion) veliki je avion prvenstveno namijenjen komercijalnom prevozu putnika i tereta.

Lokalni transfer

Kombi prevoz je prevozno sredstvo za manje grupe putnika, najčešće do 15 ljudi.

Mesta

Beograd

Beograd je glavni grad Republike Srbije. U urbanom dijelu grada živi 1,23 miliona, a unutar administrativne teritorije grada gotovo 1,7 miliona stanovnika. Beograd je grad veoma burne historije i jedan od najstarijih urbanih cjelina u Europi. Njegova historija traje punih 7000 godina.

Doha

Doha je glavni grad države Katar. Nalazi se na obali Perzijskog zaljeva. U gradskoj blizini je Međunarodna zračna luka Doha i veliki pogoni naftne i riboprerađivačke industrije.

Osaka

Osaka je grad u Japanu u prefekturi Osaka. Osaka je treći po veličini grad u Japanu. Historijski je trgovački centar Japana i još uvijek je jedan od najvećih industrijskih centara i luka.

Tokyo

Tokyo je glavni grad Japana, a Tokio Metropolis oblast je najveća aglomeracija na svijetu i sastoji se od preko 26 gradova i 8 sela koji su vremenom srasli u jedan grad. U njoj živi preko 35 miliona ljudi. Mnogobrojni muzeji, kultura i religija su jedan od razloga zbog kojih ovaj grad posjeti preko 5 miliona stranih turista.

Seoul

Seul (Seoul) je glavni grad Južne Koreje i drugi najveći megalopolis na svijetu. Poznat je kao moderan grad sa tradicionalnim hramovima i palatama ali i modernim arhitektonskim dostignućima.

Korisne informacije

Japan

1. OPŠTI PODACI

Japan je ostrvska država u istočnoj Aziji smještena na lancu ostrva istočno od Azijskog kontinenta, na zapadnom rubu Pacifičkog oceana sjeverno od Istočnokineskog mora. Japan čini arhipelag od više od 3000 ostrva od kojih su najveća ostrva: Hokkaido, Honshu, Shikoku i Kyushu koji čine više od 97% površine. Dva japanska slova koja označavaju ime Japana znače "izvor sunca" pa se tako cijela zemlja često naziva "Zemlja izlazećeg sunca". Japan je planinska zemlja, budući da oko 80% površine čine planine. Oko 66% površine prekriveno je šumama. Po državnom uređenju Japan je ustavna parlamentarna monarhija s carem na čelu. Japan je deseta zemlja svijeta po broju stanovnika s nešto manje od 128 miliona, od kojih 99% čine Japanci. Glavni grad je Tokyo koji sa susjednim gradovima ima oko 32 miliona stanovnika te je najveće metropolitansko područje svijeta.

2. VIZE

Za državljane Bosne i Hercegovine potrebna je viza za Japan koja se vadi u ambasadi Japana u Sarajevu. Cijena je 43,00 KM.

3. ZDRAVSTVENA SITUACIJA

Za ulazak u zemlju nije potrebna vakcina. Situacija u pogledu nivoa radioaktivnog zračenja je normalizovana (voda, tlo, vazduh, hrana) i predstavlja predmet svakodnevne opsežne analize japanskih organa. Zdravstvena situacija u Japanu je zadovoljavajuća. Voda iz česme je bakteriološki ispravna i sigurna za piće. Ipak, mi preporučujemo našim putnicima da piju flaširanu vodu.

4. VREMENSKA ZONA

Japan se nalazi u UTC+09:00 vremenskoj zoni, odnosno + 7h u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.

5. KLIMA

Japan ima umjerenu klimu i 4 izrazita godišnja doba, ali zbog velike udaljenosti od sjevera prema jugu klima varira od regije do regije. Krajnji sjever je zimi vrlo hladan, dok krajnji jug ima suprotropsku klimu. Na klimu osim toga utiču sezonski vjetrovi koji pušu sa kontinenta prema oceanu zimi i u suprotnom smjeru ljeti. Kasni juni i rani juli su kišni period (osim u Hokkaidu), kada se nad Japanom nalazi sezonska kišna fronta (baiu zensen). U kasno ljeto i ranu jesen se iz tropskih područja niskog pritiska iznad ekvatora razvijaju tajfuni i prolaze od jugozapada prema sjeveroistoku, često donoseći obilne kiše.

6. HRANA I PIĆE

Postoje dvije japanske kuhinje – i obje su tradicionalne. Jedna je tradicionalna u pravom smislu te riječi sa jelima koja su se vijekovima nalazila na trpezi prije šezdesetih godina XIX vijeka i japanskog otvaranja prema zapadu, i druga koja zapravo predstavlja uvođenje novih sastojaka i poznatih jela pripremljenih na japanski način. Budući da je Japan ostrvska zemlja, u pripremanju jela široko se koriste sve vrste morske ribe, rakova i morskih plodova u svim oblicima. Kao obavezna jela na japanskoj trpezi nalaze se razne vrste supa, skoro obavezan prilog uz svako glavno jelo je kuhana riža umjesto koje se vrlo često služi i tjestenina, dok se glavno jelo sastoji uglavnom od mesa ili ribe – kuhane, pržene ili grilovane. U pripremanju hrane koriste se i sve vrste povrća i voća, veliki broj začina od kojih je soja sos gotovo obavezan sastojak tako da je japanska hrana uglavnom veoma bogato začinjena i u poređenju sa ostalim kuhinjama znatno slanija ali i mnogo manje masna. Veoma često se meso, pogotovu riba, služi termički neobrađeno kao tradicionalni suši ili sašimi. Kada je riječ o cijenama obroka u restoranu, one variraju od mjesta gdje jedete. Najjeftiniji obrok možete da pojedete u restoranima brze hrane gdje većina Japanaca jede i gdje će vas obrok koštati od 5-7 eura. Nešto luksurniji restorani obrok naplaćuju u prosjeku od 10-20 eura.

7. SIGURNOST

Japan važi za državu visokog nivoa javnog reda i mira, bez rizika od oružanih sukoba i sa niskom stopom kriminala u poređenju sa drugim razvijenim zemljama. Japan je, međutim, zemlja visokog rizika od prirodnih nepogoda.

8. ODJEĆA

Bilo da putujete u Japan u proljeće ili jesen, preporučuje se slojevito oblačenje zbog razlike između jutarnjih i podnevnih temperatura. Svakako vam savetujemo da ponesete udobnu obuću kao i tanju jaknu za večernje sate.

9. LOKALNA VALUTA

Zvanična valuta u Japanu je japanski jen (JPN, Yen) i to je jedino dozvoljeno sredstvo plaćanja. Plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno.

Prema posljednjem kursu 1 euro = 125 jena, 1\$ = 103 jena. Mogu se koristiti platne kartice American Express, VISA, Diners Club i Master Card a u bankomatima kartice sa oznakom Cirrus, PLUS, Maestro i Visa Electron ali moramo da napomenemo da se često dešavalo da platne kartice ne prolaze u Japanu, stoga vam savetujemo da se oslonite isključivo na gotovinu.

10. STRUJA

Potrebno je ponijeti adapter za električnu energiju. Struja u Japanu je 100 volti (Amerika 120V, Evropa 230V) . Adapter je sa 2 tanka pljosnata ulaza.

Južna Koreja

JUŽNA KOREJA

- **Južna Koreja** je država smještena na južnoj polovini Korejskog poluostrva, na istoku Azije i zvanično je poznata kao Republika Koreja. Sa sjeverne strane se graniči sa Sjevernom Korejom i to je jedina kopnena granica koja je duga 243km. Na zapadu se nalazi Žuto, na jugu Istočnokinesko, a na istoku Japansko more. Glavni grad je Seul.
- **Vize:** Za državljane BiH nije potrebna viza za boravak do 30 dana.
- **Zdravstvena situacija:** Za ulazak u zemlju nije potrebna nikakva vakcina. Zdravstvena situacija je na zadovoljavajućem nivou, ali putnicima preporučujemo da piju flaširanu vodu. Iako se ne traži posjedovanje zdravstvenog osiguranja, preporučuje se putno osiguranje, jer su cijene zdravstvenih usluga visoke. Primjetna je tendencija porasta nivoa zagađenja vazduha tzv. finom prašinom ("yellow dust"). Ovi nivoi se mjere svakodnevno, o čemu se stanovništvo obavještava putem sredstava javnog informisanja i odgovarajućih internet aplikacija. U slučaju vrijednosti koje se smatraju nepovoljnim za zdravlje, sugerise se nošenje zaštitnih maski, koje su jeftine i lako dostupne (apoteke, dragstori, tržni centri, aerodromi, autobuske i željezničke stanice).
- **Vremenska zona:** Južna Koreja se nalazi u UTC+09:00 vremenskoj zoni, odnosno + 7h u odnosu na BiH.
- **Klima:** Južna Koreja ima vlažnu kontinentalnu/subtropsku klimu sa suvom zimom. Seul ima temperaturnu klimu sa 4 izrazita godišnja doba i razlike između ljetnih i zimskih temperatura su ekstremne. Tokom ljeta, uticaj pritiska donosi toplu, vlažno vrijeme sa temperaturama preko 35 stepeni celzijusovih, dok je zimski period pod uticajem hladnih vazдушnih struja iz Sibira, gdje temperatura pada i do minus 20 stepeni celzijusovih. Monsunski period je karakterističan za period od juna do septembra.
- **Hrana i piće:** Koreanska kuhinja predstavlja svojevrsan miks drštvenih i političkih promjena, gdje se primećuje raspon od drevnih agrikulturnih i nomadskih tradicija na jugu. Kuhinja se bazira prvenstveno na pirinču, povrću i mesu koji se služe uz raznovrsne priloge uz svaki obrok. U pripremi jela se najčešće koristi susamovo ulje, fermentisana pasta od graha, soja sos, so, bijeli luk, đumbir, biber, fermentisana čili pasta i kupus. Najjeftiniji obrok možete da pojedete u restoranima brze hrane i gdje će vas obrok koštati od 5-7 eura. Nešto luksurniji restorani obrok naplaćuju u prosjeku od 10 – 20 eura.
- **Sigurnost:** Južna Koreja važi za državu visokog nivoa javnog reda i mira, ali svakako treba biti oprezan prilikom posjete DMZ (demilitarizovanoj zoni/granici sa Sjevernom Korejom) kao i na oprezu od sitnih kriminalaca i krađe.
- **Odjeća:** Bilo da putujete u Južnu Koreju u proljeće ili jesen, preporučuje se slojevito oblačenje zbog razlike između jutarnjih i podnevnih temperatura. Svakako vam savjetujemo da ponesete udobnu obuću kao i tanju jaknu za večernje sate.
- **Lokalna valuta:** Zvanična valuta u Južnoj Koreji je južnokorejski von (KRW, won) i to je jedino dozvoljeno sredstvo plaćanja. Plaćanje stranom valutom nije dozvoljeno. Prema posljednjem kursu 1e = 1256 vona, 1\$ = 1066 vona. Mogu se koristiti platne kartice American Express, VISA, Diners Club i Master Card ali moramo da napomenemo da se često dešavalo da platne kartice ne prolaze, stoga vam savjetujemo da se oslonite isključivo na gotovinu.
- **Struja:** Nije potrebno nositi adapter za električnu energiju. Struja u Južnoj Koreji je 220 volti i možete koristiti naše standardne punjače.



Jungle Travel d.o.o.
Branilaca Sarajeva 20/II,
71000 Sarajevo

PIB: 4202134850007

MB:

Broj licence:

Tekući račun:

Telefon: 033 552-552

E-mail: kontakt@jungletribe.ba

Sajt: www.jungletribe.ba

Važne napomene

NAPOMENE:

Opšte napomene:

- Organizator putovanja je JUNGLE TRIBE sa licencom OTP 32/2023, kategorije A.
- Prilikom prijave potrebno je dostaviti kopiju pasoša/podatke pasoša sa kojim će putnik putovati na samo putovanje. Obavezno je da putnik proveri trajanje i ispravnost putnog dokumenta, kao i broj slobodnih stranica potrebnih za putovanje.
- Svi pasoši moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana povratka u zemlju.
- Organizator putovanja zadržava pravo promena pojedinih sadržaja u programu usled vanrednih okolnosti i stvari koje agencija ne može predvideti, u vreme zaključenja ugovora.
- Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
- Za sve informacije date usmenim putem agencija ne snosi odgovornost.
- Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je da sve putnike upozna sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i viziranja i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA JUNGLE TRIBE-a.
- Putnici su dužni da dva dana pred put provere tačno vreme i mesto polaska grupe.
- Putnik je dužan da se sam upozna sa pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i da poštuje važeće zakonske carinske propise.
- U prevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava.
- Putnici su dužni da, u autobusu i drugim prevoznim sredstvima kojima se vrši transfer, ostanu na svojim mestima, i ne smeju ih napuštati na mestima koja nisu predviđena za pauze (granice, ček point stanice, naplatne rampe itd). U slučaju da putnik napusti vozilo bez prethodnog dogovora sa predstavnikom agencije, sam snosi sve eventualne troškove i posledice.
- Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, biće odmah isključen sa putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povraćaj novca.
- Putnik je dužan da poštuje satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo da putnika isključi sa putovanja.
- U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu sa planom i programom puta pauze se prave na 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta.
- Agencija određuje raspored sedenja, mesto polaska, mesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prevoza, putnik prihvata sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu.
- Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 50 putnika za evropska putovanja.
- U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obaveštava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana pre datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana pre datuma polaska za evropska putovanja.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju važe uslovi avio kompanija.
- Kod aranžmana koji uključuju prevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni da sami plate novonastale troškove i agencija ne može da utiče na okolnosti koje su van njenog dometa.
- Cene low cost aranžmana podložne su promenama i po uplati avansa se proveravaju tarife i putniku se potvrđuje cena aranžmana.
- Agencija ne snosi odgovornost usled promena avio konekcija od strane avio kompanije.
- Satnice letova navedene u planu i programu ili dobijene od strane agencije podložne su promeni i isključivo zavise od avio kompanije.
- Agencija zadržava pravo odabira prevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smeštaja ukoliko je to fizički moguće.
- Za sve ponuđene ili dostupne opcione doplate u vezi sa planom i programom puta ili smeštajem, potrebno je izjasniti se prilikom prijave za putovanje.
- Ukoliko neki putnik sam odluči da promeni deo plana i programa puta, agencija nema odgovornost da tom putniku obezbedi transfer/raniji ili kasniji check in ili check out u smeštaj/drugačija noćenja u smeštajima, od onoga što je predviđeno planom i programom puta.
- Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
- Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne postoji mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE)
- Naša preporuka je da povedete računa na Vašem putovanju o ličnim dokumentima i novcu.
- Za ovaj aranžman primenjuju se OPŠTI USLOVI PUTOVANJA usklađeni sa YUTA standardom.
- Putnici koji ne izmire dugovanja i ne uplate putovanje do krajnjeg roka naznačenog u planu i programu i koji ne obaveste agenciju na bilo koji pismeni način u roku od 24 sata od datuma isteka roka plaćanja, bice tretirani kao da su odustali od putovanja
- Putnicima se preporučuje da uplate osiguranje od otkaza aranžmana.
- U okviru razgledanja gradova navedenih u programu putovanja, nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih građevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to predviđeno i istaknuto programom putovanja.
- Obilazak gradova u okviru programa putovanja je moguće realizovati pešaka, privatnim prevozom, gradskim prevozom ili bilo kojim drugim sredstvom.
- Putnicima kojima imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučuje se da unapred provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom.
- Putnici su dužni da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u prevoznim sredstvima i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni organizator putovanja, niti prevoznik, niti hotel ne odgovara za iste! U slučaju krađe (gubitka ličnih stvari), putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori i žalbe vezani za krađe i nepredviđene okolnosti.
- Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara.
- Bezbednost lica i putnika, kao i zdravstveno stanje u kom se putnik nalazi je potpuno lična i stvar je lične odgovornosti. Svi putnici moraju biti svesni zdravstvene i bezbednosne situacije zemalja u koje putuju.
- Za ovo putovanje postoji poseban uslov putovanja, gde svi putnici svojom uplatom aranžmana potvrđuju da su saglasni sa istim. Avio karte se obično kupuju nekoliko meseci unapred i ukoliko putnik nakon prijave i uplate otkáže putovanje, dužan je da plati troškove avio karte u skladu sa uslovima avio kompanije. Gore pomenuta obaveza je istaknuta u zakonu kod člana 71. ako lice kome je poverena usluga prevoza zahteva naknadu za promenu imena putnika ili poništavanje karte i izdavanje nove, organizator putovanja ima pravo i na naknadu tih troškova.

Napomene u vezi sa smeštajem:

- Organizator putovanja, JUNGLE TRIBE, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
- U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevним časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
- Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
- Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...)
- Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
- U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
- Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
- Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima:

- Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja, i za fakultativne izlete nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.
- Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
- Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Tribe nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
- Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
- Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
- Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
- Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama:

- Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
- Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
- Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
- Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
- Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
- U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.